



# Көпсөтүн түмүктөнөр: Эң командировкага көдүүнө

## ҮЛЭ ОПЕРАТИВНОЙ ФОРМАТА

«Партийнай олох: үлэ стил» бу рубрикада бу дымд кулун тутар 29 күнүгүр «Эң командировкага көдүүнө» деген редакциянай метабиланан «Сага олох» партийнай-терийар үлэ стилин биер боччумнаах боппуруоһугар хайыагынан аһавас көпсөтүннн мэтта. Бста-тайада «Якутколхозстрой» ТМУ-гун уонна райсовет исполкомун тыа хаһаайыстыбатыгар ул-равлениетин үлэһиттэро командировкаларга сыл-дымалара ырыттыллыбы-та. Күнүздөү үлэро бы-һаччы көмөлөөх бу боп-пуруоска, ордук тыа ха-һаайыстыбатын произ-водственной управление-та көтүмэхтик үлэрообит-то ыһааллыбыта.

Хайыагынан көпсөтүн-гө кыттыбыт кинесет-директора И. Д. Егоров, байэтин коллективнай опытыгар олоһуран, ко-мандировкага көдүүстөх буолуута ирдэбилтөн ту-тулуктааһын, Субурууе-най аатынан совхоз ра-бочкомун председатели С. С. Смиринкоһа ко-мандировка боппуруоһу мистэро иһтэ-тоһон үө-рэтинни, бары өттүнэн көмөлөһүүнү эрэйэрин, райсовет исполкомун культуурооа отделын сэ-биэдиссэй И. И. Канди-скай командировкага үлэһиттэри эрдэттэн бы-ладинаан ыһтар, чөсчү

боппуруостары тиһээр тийиэ быһаарар наадатын өтөллөр. Карл Маркс аа-тынан совхоз комсомоль-скай комитетин секрет-тара С. С. Михайлов ко-митет представителлэрэ мистэроо тийиһи туруор-сар боппуруостарын олох-тоох салаата ойүүрун көдүүйар. «Чурапчы» сов-хоз парткомун секретара М. С. Леонтьева коман-дировка түмүүттөн тах-сар хамсаайыннары сал-гылы чигэтэро олохтоох үлэһиттөр кыһаналлара наадатын тоһоволоон бэ-лиэттир. Ити сыйаан-э ойөөн туран, Эрилик Эристин аатынан сов-хоз рабочкомун предсе-датела Г. И. Адамов ко-мандировка кэнниттөн үөскөөн тахсар боппу-руостарга ураты болго-мотону уураары наадала-бынан ааһар.

Көпсөтүнгө кыттыбыттар этилэригэр уонна уоп-сай баһаыһыналарга, «ССРС иһинэн служеб-най командировкалар ту-тарынан» ССРС Минис-трэрин Советын быһыл-гы сага уураарыгар оло-һуран үлэһиттөр коман-дировкага холбоһунтар, предпритиелар, учреж-дениелар уонна төрүтэ-лэр салааһаччыларың аналлаах бирикэстэри-нин ыһтыллыахтаахта-рын болоттир наада-лаах. Командировкага ба-

рааччыга инструктаж бэ-риллэр, чөпчү соруктар туруоруллаллар. Бу өт-түнэн биһиги сорох са-лааһаччыларбыт ирдэни-лэрин курдук үлэрообт-төр. Көннөрү тыһынэн сорудах ыһан, туох да бирикэһэ суох бары-кэли элбөх. Туох хан-нык иһинэ, командир-овкага ыһтыллы баар баһаыһыналарга сөп түбөһиннэроон төрийнни төрүтэ аайы олохтоохха.

Служебнай команди-ровкалары төрийэр үлэ свамай оперативнай, кө-дүүстөх форматын бы-һаыһынан көрөн, үлэ араас салааларын, кол-лективтары эриэ-дөһө хабар гына быһаан-наахха. Быһааны өгө-руута хас биердик спе-циалист, отделлар сала-аһаччыларын инициати-валарын учуоттуохха.

Хас биердик төрүтэ итиннэхэ анал быһаан-наах буюхутун сити-һиэхха.

Командировка чөпчү сыаллаах-соруктаах бу-луохтаах. Ити тугу сит-тиһилиэхтэһэни чуо-кайдырын таһынан хонтуруоллуур кыагы үөскөтөр.

Көпсөтүнгө кыттыбыт-тар баһыһыналарын кур-дук, командировкага сылдьааччылар этилэ-

рин мистэтигэр салаата бэдромтооо ыһыта, то-лоруута, командировка соругун тиһээр тиэр-дигитэ үлэ кининин бу-луохтаах.

Командировкалар тү-мүктэриһи ыһыраап-калары өгөрүү, төрийтэ администрацияга ар боппуруостары туруоруу, ним ханна тугу өгөрбү-түн түмүктэһин хайаан да наадалаах. Бу арды-гар кыһаллыыт, көчүөрү көпсөтүннүн муһурда-нан хаалар. Ити, Силлэн турар, командировкалар көдүүстэрин наһтарар. Бу эмнэ учуоттаныч наада.

Оройуонга служебнай командировкалар кө-дүүстэрин үрүттигэр бө-пуруоһугар ССРС рай-комун пленумнарыгар, оройуоннаагы Совет сес-сияларыгар, араас та-һымнаах мунһахтарга кирибит элбөх этилэри сөптөөхтүк учуоттаан бу боппуруоска партийнай орган аһааччылар бол-домтолорун тардан көп-сөтүннн төрийбитэ ко-мандировкалар көдүүс-тэрин үрүттигэр туһа-лаада сарбадаламмат.

**Э. МОНАСТЫРЕВ,**  
СССР райкомун тэ-рийэр үлэро отделын сэбиэдиссэйэ.



**Тыа хаһаайыстыбатыгар кадрдар**

Московскай уобалас, ар бэртээхэй усулуобуйа көтөхтөн үөрөһиһэ Бү-түрүллэр. Уһуэо снимокка: инсти-тун Союзтаагы тыа ха-һаайыстыбанын институт тут инженерной факультетин көрүүһа. Уһуэо снимокка: ин-ституттанын ааттанар. Ман-на производствоттан тэй-бэһкэ эрэ тыа хаһаайы-стыбатын үрдүк квалифи-кациялааг специалист-на—агрономнар, зоотехник-нар, инженердэр, эконо-мистар итиллэн тах-саллар. Вуона көтөхтөн үөрөһөр тарын хонтуруотун инже-нер. Камилэрэ идэлэрин бириһтик баһыһыналары.



# СССР XXVI съёһин көрсө

## ҮҮНҮҮ-САЙДЫЫ СУОЛУГАР

### Тыа хаһаайыстыбатын сайдыта статистика сиэркилэтигэр

Өссө Советскай быһаас сага олохтоһуутугар Ленин тыа хаһаайыстыбатын бөдө төрүтэ суох ханым даданы хаһаайыстыбанын тугуу туһунан толкуйдуу барыһабытын болоттообито. Оттон онук төрүтү ааспыт көптөн биһиги тутан хаалбатахпыт. Ол эрээри ону ай-быһыт. Айылыбыта дойдуну индустриализацияла-һын процедиыгар, техникага тирээриһи, куорат уонна тыа сирэ дөһөрдөһүүлэрин, рабочай кылаас уонна баа-һынай аймах союзтаһыларын, совхозтары төрийтэлэ-һин итиннэ колхозунай тутул бөһөргөөһүнүн түмүгэр тыа сирин олоһун бары салааларыгар революционнай уларгыта тутууга олоһуран аһаас кылгас болдьох иһигэр.

Биһиги бүгүнтү көпсөтибит—тыа хаһаайыстыбата урут хайдах эбитин, СССР уопсай политическай кур-суу быһыһыат сордоһунан буолар тыа хаһаайыстыбатын сайыннарымы билитти хайыһааларын туһунан.

В. И. Чапаевтың аатынан аһаайыстыбатын валовой бо-родууксуйата 3,5 тогуа эби-тиги болһө өрттөрүнөн биер-дэстэриһи бу салаа бородуук-суйаны өгөрөн таһаарыпта билэ-көстө үүмүтө буолар.

Сөгтисе пятилетканы кытары тэһиһтөххө, онус пятилеткада сир өгөһуутун уонна сүөһү итинтигэр үлэ-дүү туруутун түмүгэр си-тиһилиһиһэ. Ол 1928—1978 смл-ларга 5,9 тогуа, оттон сүрүө-производственай фонддар 10-тан тахса тогуа улааттылар.

● Биһиги дойдубут промыш-ленноһа сылтан сыл пятилетка-тан пятилетка ахсын тыа хаһа-айыстыбатын техникатын өгөрүү-нү элбэтэн иһэр. Дэрэбинэро массынаа парката үүнүүтүн тэһимин маһык таблицаттан көрүүххэ сөп (сылларынан тй. устуука):

	1928	1965	1979
Транктордар	27	1813	2573
Бурдук хомуйар комбайнар	2 уст.	520	715
Таһаарас таһар автомобиллар	0,7	945	1543

Таблицада 1965 сыл чөрбө-тууһун болоттөһиһэ. Ити сыл—тыа хаһаайыстыбатыгар төстү өһүлүүрүөх. Оччолорго СССР ИК кулун тутардаагы Плену-мугар тыа хаһаайыстыбатын түргэн тэһимини өрө нотоһуу кэлиһэе программатын ырытан өгөрбүта. Чөпчү сити сылта-тыа сирин техникаһа хэб-чиһы төстү үрдөһүтэ, мас-синалар кини эһгөлэригэр кин-ри ситиһилибитэ: 1965 смл-лаахха—440 араас ааттаах мас-сыналар, тохусе пятилетка-га—1450, онуска—2065 араас анаалаахтар айылыбыстара.

● Кэһиһи уон биэс сылтэ мөл. тоннаан улааттыннарар тыа хаһаайыстыбатын сайды-тын болһө өрттөрүнөн биер-дэстэриһи бу салаа бородуук-суйаны өгөрөн таһаарыпта билэ-көстө үүмүтө буолар.

Бурдук—79 мөл. тонна көрүгэ. Сыреп-хлопок—3,69 мөл. тон-наан. Эт (тон ыһааһыннан) — 5,5 мөл. тоннаан. Үүт—28 мөл. тоннаан. Дойду билитти 15 смл ана-раа өттүнээһөр билэ элбөх сы-һыты, өһуруот аһын, хор-туоннууу, сархарынай сүбү-күлэни, о. д. а. ылар. Колхоз-тарга уонна совхозтарга үлэ өгөрүмтуота 1,8 тогуа үүһэ.

Поруот олоһун уйгутун үр-дэтин, ол эрээри, тыа хаһа-айыстыбата сайдар тэһимин өс-сө үрдэтэри, бородууксуйаны өгөрөн таһаарыны ордук түр-тэһимин улааттыннары эрөһөр. Ити сорукта олоһуран пар-тин хайыһы-үйэ бүгүн, чуо-лаан, бурдугу уонна эти өгө-рот таһаарымы көлөр пятилет-катаагы туттаах кирбиһтири билһаарда. Бурдук орго вал-оо хомуурун 238—243 мөл. тоннага, оттон эти өгөрүүнү 1985 сылга 19,5 мөл. тоннага тиэрдэр, а. э. 1979 сыллаагар 4

КЭЛИМНИК СЫҢАНАҢҢЫ

Партия СССР кулун тутар-даагы (1965 смл) Пленумттан садаламмыт билитти аграрнай политика дэрэбинэроо эконо-мическай уонна социальная сайдым бары кыахтарын туһага таһаарыһы көрөр.

Тыа хаһаайыстыбатын про-изводствотын индустриальной төрүккэ сорунуулаахтык ыһ-лэрэр, кини көдүүһүн үрдэтэр сылтан, бастатан туран, тыа хаһаайыстыбатыгар капитал-най үгүү боппуруоһугар сы-һыаны уларгытааха наада.

● Сөгтисе пятилеткага, а. э. кулун тутардаагы Пленумга дээр, капиталнай угуулар уопсай көзмөйөрүттөн тыа ха-һаайыстыбатыгар угуу 20 бы-рыһыаны ыһыт эбит бурла-һына, ол ахсыс пятилеткага—23, тохусека—26, онуска—27-төн ордук бырыһыанга тэһиһтэ.

● 1918 сылтан 1965 сылга дээр тыа хаһаайыстыбатыгар барыта (тоннаһар сыһанан) 106 миллиард соак, угулаубу-та. Оттон ахсыс, тохусе пя-тилеткаларга уонна онус пя-тилетка түөрт сыһыгар 347 миллиардан тахса соак, угу-луһа.

● Колхозтар уонна совхоз-тар ааспыт сылтэ 78 мөл. тахса тонна (усулуобуһай

### ЭРЭЛЛЭХ СУОЛУНАН

най-баһынай боппуруоһугар марксистскай-ленинскай үөрөх баалларын итэриһтиһээтик да-наастаата.

Советскай быһаас сымаларыгар Транктордар Бурдук хомуйар комбайнар Таһаарас таһар автомобиллар Таблицада 1965 сыл чөрбө-тууһун болоттөһиһэ. Ити сыл—тыа хаһаайыстыбатыгар төстү өһүлүүрүөх. Оччолорго СССР ИК кулун тутардаагы Плену-мугар тыа хаһаайыстыбатын түргэн тэһимини өрө нотоһуу кэлиһэе программатын ырытан өгөрбүта. Чөпчү сити сылта-тыа сирин техникаһа хэб-чиһы төстү үрдөһүтэ, мас-синалар кини эһгөлэригэр кин-ри ситиһилибитэ: 1965 смл-лаахха—440 араас ааттаах мас-сыналар, тохусе пятилетка-га—1450, онуска—2065 араас анаалаахтар айылыбыстара.

сөһөтох суол—дэрэбинэроо социализмы тутуу суола, суос сөһөтох дьһиһээх науна—аграр-



# МОСКВАҒА XXII ОЛИМПИАДА ООҢЬУУЛАРЫН ҮӨРҮҮЛЭЭХТИК САБЫ

Советтар дойдулары кхрдарыга ойдохуу бо-  
столицаны халлааныгар доргоонунгар бойлорун  
уон ахта кун устата кылааттарын килдирди-  
слимийскай уот кы-  
тыаста угайда. Аан дой-  
ду сага олимпийскай  
чемпионнар ааттарын  
биллэ. Ол эрэри спорт,  
кэрэ костуу уонна до-  
вордохуу Бүтүн аан дой-  
дутаагы фестивалын су-  
рун кыайылыаабынан  
олимпийскай бэйэтин үтүө  
сабыллыаах тыһа  
буолла.

Москватаагы ооньуу-  
лар олимпийскай хам-  
сааны сыйалыан но-  
руоттар икки ардылары-  
гар итэрийсин уонна  
үтүөбэ дьудууу буола-  
рын билгэтиллэр. Ол  
буоллаагы бэйэ сыйын  
суолуута Олимпиада-80-  
ну кытта эеп түбөспэт  
Еуропада куттал суох  
буолууттар уонна хар-  
дарыга биригэ үлэстэ-  
һиннэ муһах түмү-  
түүр актатыһын дьү-  
рүлүн. XXII олимпий-  
скай ооньуулар нуруот-  
тар икки ардыларыгар

тыһан киир стадионна  
буолла.

х х х

Олимпиада бүтэһик үс  
күнүрүгэр күрэхтэһи-  
лэр хайдах барыттарын  
туһунан кылаастык. Бу  
күнүргэ медаллар 40  
комплектара ооньонно.

Атырдьах ыйын 1 кү-  
нүгэр «кыһыл көмүс»  
советскай волейболлар  
хаммаандалара ылла. Дьо-  
дойстарга 60 кг. дьэри  
кыһаһыннаахтарга фран-  
дуз Тьерри Рей бастаа-  
та.

Билгити эрдийиттэрбит  
үс кыһыл көмүс медаль  
хаһаайыһынан буол-  
дулар: Владимир Пар-  
фенович—бир кийилээх  
байдаркага, 500 метр-  
дөөх дистанцияга киир  
уонна Сергей Чухрай—  
икки кийилээх байдар-  
кага, оттон Сергей Пост-  
рехин—эмэ бу дистан-  
цияга бир кийилээх  
каноега, 500 метрэгэ икки  
кийилээх каноега Вен-  
грия эрдийиттэрэ кы-  
һыллаабынан табысты-  
лар. Бир кийилээх бай-  
даркага 500 метрэгэ дьах-  
таллар ортолоругар чем-  
пионкаан Виргит Фи-  
шер (ГДР) буолла, би-  
һиги Антонина Мельни-  
ковабыт «бронзага» ти-  
гистэ. Иккилик кийи-  
лээх байдаркаанан кү-  
рэхтэһингэ үрүң көмүс  
медалы советскай спорт-  
сменкалар, «кыһыл көмү-  
сү»—ГДР хаммаандата  
ыллылар.

Бирдирдээн бастаа-  
һына кыһыл көмүс уонна  
алтын олимпийскай  
аһынааһын икки аһаар  
улахан бирини Австрия  
спортсменката Елизабет  
Тейерер ылла. «Үрүң кө-  
мүс» уонна «боруонса»  
билгити спортсменарбы-  
тыгар Юрий Кошловка  
уонна Виктор Угрюмов-  
ка.

Эмэ бу күн чэпчэки  
атлеттар күрэхтэһингэ  
бүтүлэр. 4x100 метрэгэ  
эстафетага кыһыл көмүс  
ССРС эр дьонно уонна  
дьахталларга хаммаанда-  
лара ситистилэр.


Татьяна Казанкина  
1500 метр дистанцияга  
бастаһынан финишка  
кэллэ. Надежда Олига-

ренко «боруонса» меда-  
лы ылла. Бу дистанцияга  
эр дьонно чемпионка  
Великобритания  
спортсмена Себастьян  
Коз буолла. 4x400 метрэгэ  
эстафетага ГДР спорт-  
сменкалара чемпионна-  
тылар. Бу дистанцияга  
«үрүң көмүс»—ССРС ха-  
маандатыгар.

ССТА.

(Салгыыта бачээтэһинэ).  
Снямокка олимпийскай  
былаах; Алдараа—совет-  
скай спортсменка Елена  
Матвиевская уонна ГДР  
спортсмена Бурхардт  
Холпе Олимпиадага бил-  
систиһэр; гимнастикага  
кыһыллаах советскай  
хаммаанда.

ССТА фотохрониката.



## ССКП XXVI съездин көрсө ҮҮНҮҮ-САЙДЫЫ СУ

### Тыа хаһаайыстыбатын сайдыыта статистика

Өссө Советскай былаас сага олохтоуулар В. И. Ленин тыа хаһаайыстыбатын бөгө төрүтэ суох ханым  
даданы хаһаайыстыбайнай тутуу туһунан толкуйдуу  
барыллыбатын бэлэттэбитэ. Оттон онук төрүтү ааспыт  
кэмтэн билгити тутан хаалбатахпыт. Ол эрэри ону ай-  
быһыат. Аһыллыбыта дойдуну индустриализацияла-  
һын процентыгар, техникага тирэһирэн, куорат уонна  
тыа сирэ довордохууларын, рабочай кылаас уонна баа-  
һынай аймах союзтаһыналарын, совхозтары төрийтэлэ-  
һин итэһинэ колхозунай тутул бөдөргоһунүн түмүгэр  
тыа сирин олохун бары салааларыгар революционнай  
уларыта тутууга олобуран адыас кылаас болдьох иһигэр.  
Билгити бүгүңкү көпөһтөһүбүт—тыа хаһаайыстыбата  
урут хайдах эбитин, ССКП уопсай политическай кур-  
суу быһыһыат сорботунан буолар тыа хаһаайыстыбатын  
сыйыһынары билгити хайыскаларын туһунан.

валовой бо-  
родуункуйата 3,5 төгүл эби-  
либита. Ити сирин оһорууга  
уонна сүөһү иһитигэр үлэ  
онорумтуота быһыстала суох үр-  
дүү туруутун түмүгэр сиб-  
таһиллиһэ. Ол 1928—1978 жыл-  
ларга 5,9 төгүл, оттон сүрүн  
производственной фонддалар 10-  
тан таһса төгүл улааттылар.

● Билгити дойдубут промыш-  
леннона сымтан сым,пятилетка-  
тан пятилетка аһсын тыа хаһа-  
йыстыбатын техникатын оһоруу-  
ну элбэтэн иһэр. Дөриһиннэ  
массыана парката үүнүүтүн  
төһөһүн маньык таблицаттан  
көрүүххэ сон (сыйларынан тыһ.  
устууна):

	1928	1965	1979
Трактордар	27	1613	2573
Бурдук хомуйар			
комбайнар	2 уст.	520	715
Таһаарса таһар			
автомобиллар	0,7	945	1543
Таблицата	1965 жыл	чорбо-	
туллан бэлэтэһинэ.			

Ити сымт—  
тыа хаһаайыстыбатыгар тосту  
оқулуулээх. Очолорго ССКП  
КК кулун тутардаагы Плену-  
мугар тыа хаһаайыстыбатын  
түртөн төһөһүн өрө көтөзүү  
көһүмө программатын ырытан  
оһорбутта. Чопчу сити  
тыа сирин техниканын элбэ-  
һиһин тосту үрдөтөбитэ, мөс-  
сыйыһылар кий эйгэллэрин  
рун ситиһиллэбитэ: 1965 жыл  
аһса аһтыах мөс-  
сыйыһылар, тоһусе пятилетка  
аһса—1450, онуска—2905  
аһса 1985 жылга 19,5  
хь аһаһаахтар айыллыгытара.

● Көһөһүн уон-  
тыа хаһаайысты-  
тын бэһи өртүгэ  
дөһөрүнөн бу сатылаһааччыларга бол-  
суйаны онорон бөмтөлөөх, эйгэс сь-  
биллэ-косте үүми  
Сэттисе пятилет-  
тэһиһэтэхха, он-  
сир оһоһуутун  
пятилеттин бороду-  
рон таһаарымы  
дөһөрүн үүнөһөрүтэ  
100,6 бэһиһыан толорду.

Бурдук—79 мол.лар. Аһы пятилеткада-  
Сырен-хлопок—  
ланан.

Эт (тонг ыйаа)  
мол. тоһонаан,  
Үтү—28 мол.  
Дойду билгити  
рөһ өтүһөһөр б-  
мыһы, өбүрөөт  
туһунуу, сьах  
күлэһи, о. д. а.  
тырга уонна сов-  
оһорумтуота 1,8

Норуот олоду-  
дөһүн, ол эрээ  
һыстыбата сайлар  
се үрдөтөри,  
оһорон таһаарымы  
тэһиһик улаатын  
Ити соруйка о-  
тыа хайһы-үйэ  
лаан, бурдугу  
рон таһаарымы  
кытаагы тутуах  
быһаарда. Бур-  
вой хомуурун  
томнаа, оттон  
1985 жылга 19,5  
тирээр, о. э. 197

## ЫТЫКТАНАР ҮЛЭҢИТ

Василий Кириллович  
Осипов эрчим кырдьа-  
дас үлэһиттэриттэн бир-  
дэстэрэ. Урут ревизору-  
най үлэһин сыйдыһыта.  
Онтон бу Хадаарга ас-  
уөл маһаһыһыгар кы-  
һыһыан Полина Васи-  
льевнаһын үлэһэһиһэ.

рын болдьобун иһини,  
Улуу Октябрь 63 сыһын  
көрсө, толорор сорун-  
таһтар.

● Көһөһүн уон-  
тыа хаһаайысты-  
тын бэһи өртүгэ  
дөһөрүнөн бу сатылаһааччыларга бол-  
суйаны онорон бөмтөлөөх, эйгэс сь-  
биллэ-косте үүми  
Сэттисе пятилет-  
тэһиһэтэхха, он-  
сир оһоһуутун  
пятилеттин бороду-  
рон таһаарымы  
дөһөрүн үүнөһөрүтэ  
100,6 бэһиһыан толорду.

Василий Кириллович  
адэригэр оройон бир  
биллэр быһыһа этэ. Ви-  
лиһин даданы бэйэтин  
саастыһаахтарыгар иһ-  
тин биэрэ илик. Нэһе-  
лиһик бастыһыт общест-  
һиһа биес уонун да ас-  
тар адэрдин эрчимнээх  
тэһи үлэһин, олохтон  
Үөрөр, олобу айсар.

Т. СОКОЛЬНИКОВ.

## ЭРЭЛЛЭЭХ СУОЛУНАН

ССКП КК от ыйыһаагы  
(1978 с.) Пленумугар «ССРС  
тыатын хаһаайыстыбатын сал-  
гы сыйыһынары туһунан» да-  
сыйалыгар Леонид Ильич  
Брежнев эһиһа: «Билгити о-  
тоһторбүт советскай дөһи-  
бөһө былыртытын уонна аһы-  
гытын туһунан ардыада суох  
ураас дойдохтору айбыттар.  
Ол тыһан баран, киһилэр  
туох да дьэбиттэрин, тугу да  
суруйбуттарын иһигэр, XX  
үйэ истэриһа, советскай баа-  
һыһы аймах, олу таһыһан  
атын социалистическай дой-  
дулар бааһыһы аймахтары  
героническай суоллара бааһыһы  
бөһүрөөһүн таба уонна кы-  
дыһаахтык быһаарарга суос-  
соһотох суол—дөһиһиһада со-  
циалиһы тутуу суола, суос  
соһотох дьэһиһэх наука—аһар.

ной-бааһыһы бөһүрөөһүгар  
марксисетскай-ленинскөй үөрөх  
баалларын итэһитилээхтик да-  
каастаата.

Советскай былаас сыйыһыгар  
тыа сиригэр бөһөлөрүн иһэ-  
мөһөрүнүн иһиһиһа общес-  
твеннай уларыта тутууга са-  
быдылаһарынан дьэһиһээх ди-  
рин уларыһыһылар табыстылар.  
Үтүө үйэлэрдээһи истэриһа  
аһн бастаһи Ленин партията  
үлэһит бааһыһылары баттал  
тон уонна дьэһиһи, аас-туор  
олохтон быһаһабыта, киһи  
ли экономическай, социальнай  
уонна культурнай чөлгити  
сөһдүм суоһугар таһаарбыта.  
Дьэһи кардыһыһыан кыла-  
быһы сьманалаччыга—чөлчө-  
лөргө, олох туту көрдөрбү-  
түгэр болбөмтону хытаһаха.

● 1913 сылы катары төһ-  
нөһөтөһхэ 1979 жылга, үлэһин  
киһи аһсаһа 1,9 төгүл ар-  
бааһытын үрдүһүн, тыа ха-

Редакторы солбуйааччы С. И. ЧИЧИГИНАРОВ

9 ч. 30 мүн.

Атырдьах ыйын 7 күнү.  
«Прыжок на заре»  
(Горькай аатынан кино-  
студия).

Сеанстар 3 ч., 7 ч. 30  
мүн., 9 ч. 30 мүн. саға-  
ланылар.

Талтыһар көргөһөһүн, иһэбит, эбөһит, эдьэһи-  
бөһт колхозунай тутуу ветерана.  
**ПАВЛОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА**  
уһун ыһарахан ыһарыһаттан сөһүтүн бөһуон-  
һык бары билэр дьөһноругар иһитиһинэрбит.  
Көргөһө, уола, иһиһиһа, сьэттэһө,  
быһаата, балта.

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чуралчинского  
нома КПСС и районного Совета народных депутатов  
тепей АССР.

Ч. И. ЧИЧИГИНАРОВ  
Ч. И. ЧИЧИГИНАРОВ  
с. Чуралча, ул. Карла Маркса 12. Тираж 3150.